

# ang atong

# GITOOHAN



*Media Advisory Council  
Special Permit No. 0230*

CEBUANO  
WE BELIEVE (WB)

AN **ICI** CORRESPONDENCE



COURSE



# ANG ATONG GITOOHAN

BASA HON I

ni Ralph M. Riggs

*Media Advisory Council  
Special Permit No. 0230*

**International Correspondence Institute  
Philippine National Office  
P. O. Box 1084 — Manila**

Copyright 1969  
by the International Correspondence Institute  
Springfield, Missouri, 65802

# ANG ATONG GITOOHAN

## MGA SULOD (Table of Contents)

<i>Leksyon</i>		<i>Pahina</i>
	Magsultihanay una kita .....	1
1	Ang Bibliya .....	3
2	Ang Dios .....	6
3	Ang Tawo .....	9
4	Ang Sala .....	11
5	Si Jesucristo .....	14
6	Ang Kaluwasan .....	22
7	Ang Espiritu Santo ... ..	28
8	Ang Iglesia .....	33
9	Ang Kalibutan sa mga Espiritu ..	41
10	Ang Kaugmaon .....	45
11	Ang Kasugoan sa Dios .....	52
12	Ang Imong Kalabutan sa Dios ....	63
13	Ang Imong Kalabutan Ngadto sa Ubang Tawo .....	70
14	Ang Cristohanon ug Ang Iyang Kaugalingon .....	75
15	Ang Cristohanon nga Kinabuhi ..	80
16	Ang Kinabuhi nga Puno sa Espiritu Santo .....	91
	Talaan sa Tinun-an sa likod sa libro	



# MAGSULTIHANAY UNA KITA

## Nganong Nagatuon ikaw Niining Maong Pagtulon-an?

Kini maoy pagtulon-an mahitungod sa mga dagkung butang nga gipanudlo sa Bibliya, nga gitawag ug mga dagkung doctrina. Nganong magtuon ka man niini? Tungod kay ang imong kasayuran kon unsa ang gipamulong sa Dios mahitungod sa bisan unsang butang, mahinungdanon kaayo alang sa imong kinabuhi ug sa mga tawo nga unya imong katudloan. Ang mga bersikulo sa Bibliya nga imong masag-ulo makatabang kaayo sa imong espirituhanong pagtubo. Makapatubo kini sa imong pagtoo ug makapadugang sa imong pagkamaminatud-on sa pagalagad sa Dios. Ang imong makat-onan makatabang kanimo sa pagpamuhat alang sa Ginoo. Magamit kini sa pagmantala sa maayong balita ug sa pagtudlo sa Escuela Dominical. Makahimo ka na unya sa pagpasabut sa imong mga higala kon unsa ang gitudlo sa Bibliya.

### Unsa ang Imong mga Kalab-uton

Aron makat-onan mo ang labing daghan sa imong pagtuon, nagakinahanglan ka ug mga kalab-uton. Unya paninguhaon gayud nimo ang pagkab-ut niini. Sulayi kining mosunod nga mga kalab-uton.

- Nga mahibaloan gayud nimo ang mga dagkung doctrina
- Sag-uloha ang mga mahinungdanong bersikulo sa Bibliya

- Kinabuhion gayud nimo ang imong makat-onan alang sa imong espirituhanong pagtubo
- Andama ang imong kaugalingon alang sa pagtabang sa uban aron makakapaglag sila sa Ginoo.

### Unsaon Nimo Pagtuon Kining Maong Basahon

Sunda lamang ang mga pahimangno nga gihatag alang sa matag leksyon. Gigamit niining basahona ang pangutana ug tubag nga paagi. Ang mga bersikulo gipupo gikan sa Revised Standard Version.

Sag-uloha gayud ang mga pangutana ug tubag, ug ingon man ang mga bersikulo nga adunay tulpok sa tupad niini. Mahimo nga mogamit ka ug laing papel, ug isulat ang pangutana ug sa likod ang tubag. Sulayi ang ang imong kaugalingon pinaagi niini bisan asa ikaw. Paninguhaa nga makakat-on ikaw ug usa ka leksyon sa usa ka semana. Kon makakaplag ka ug mga higala nga makatuon uban kanimo, labi pa gayud nga maayo.

### Ang Imong Talaan sa Tinun-an ug Eksamin

Sa katapusan nga pahina sa matag leksyon, imong makita ang talaan sa imong pagtuon, nga kinahanglan tubagon nimo. Aron madawat nimo ang sertifico sa imong pagtuon, ipadala kini sa buhatan, International Correspondence Institute, sa imong dapit. Sunda sa makita sa atubangan niining basahon, o ipadala ba hinoon ang inyong natapus na nga Talaan sa Tinun-an ngadto sa International Correspondence Institute, Box 1084, Manila.